

Adesua 22: Paanoo a Wɔbubu, Ɔɔɔ a Wɔde Hwiee

Nsɛm Titire a Yɛfa Mu

Awurade Adidibea boa yɛn ma yɛkae Yesu aforɛ ne yɛhwɛ anim kɔ ne sanba mu.

Bible Mfitiase

Luka 22:7-20

Bible Nsɛm

“Na sɛnea Onyankopɔn ɔɔ wiase ni, sɛ ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ogye no di no anyera na wanya nkwa a enni awiei.” (Yohane 3:16 NA-TWI).

Ahyɛde a Wɔsua:

- Mmofra bɛtɛ ase sɛ Awurade Adidibea yɛ ɔkwan a yɛde kae Yesu aforɛ ma yɛn.
- Mmofra bɛhunu sɛ paano ne kuruwa kae Yesu nipadua ne mogya.
- Mmofra bɛtumi aka kwan baako a wɔbɛtena mu wɔ Yesu sanba mu anidaso mu.

Nneema a Wɔhia Ma Nkorɔfo Kakra Nhyiamu:

- ☐ Bible
- ☐ Din nsemfua (name tags)
- ☐ Aduane kakra ma mmofra biara

Dwumadie: Mfonini Nsem

- ☐ Mfonini: mpanimfo abusua wɔ adidibea, abusua afahye, Awurade Adidibea (akyerew anaa wɔ fon so)
- ☐ Prente 1

Nɔphyen 1 Dwumadie: Akɔntoma Akwantuo

- ☐ Akɔntoma anaa tote bag
- ☐ Prente 2, nneema a ɛkyere kwan a yede besiesie yen ho ma Yesu sanba:

Nɔphyen 2 Dwumadie: Ye Pepaa Dade Kenten

- ☐ Krataa a eye duru (kɔkɔ anaa biribiara a wode beye kenten no)
- ☐ Asinwi
- ☐ Ntama twitwa anaa ribbon (de ye kenten nsam kɔtɔkɔ)
- ☐ Glue anaa nsɔ anaa tape
- ☐ Crayons, markers, stickers
- ☐ Nneema a wɔatwa mfonini anaa nsusuw a yɛbede ahye kenten mu (Bible, akoma, kanaa, beresanten, nsam, ne nea ete saa)

Dwumadie: Akwantuo Din Nsemfua – Yesu Reba!

- ☐ Index cards anaa cardstock a wɔatwa akɔ akwantuo din nsemfua ho
- ☐ Hole punch
- ☐ Ntama anaa nsuo anaa ribbon
- ☐ Markers, crayons, anaa pensel a wode ye kola
- ☐ Stickers (se wope)
- ☐ Tape anaa nsam a wode ye den (senea ɛbetena ho akye)

Nneema a Wɔhia Ma Nkorɔfo Pɔtee Nhyiamu:

- ☐ Bible
- ☐ ɔpon (nokware anaa nsusuw so) wɔ anim
- ☐ Ntama de kataa ɔpon so
- ☐ Paano baako (anaa crackers)
- ☐ Kuruwa ketewa (nsuo anaa nsã wɔ mu)

Ahohia a Yehia Ama Agoro

Agoro: Pesach Ntem Ntem

- ☐ Akyede ketewa 2 (anaa plates 2)

- ☐ Nneema a ekyere Pesach aduan mu nsem (nsono ma nkopo, crackers ma brodo, etc.)
- ☐ Baabi a mmofra betumi atu nko

Agoro: Afei Aduan Foforo Freeze Dance

- ☐ Music player ne nnwom a eyee anigye som nnwom
- ☐ Nwoma a wakyere nsem a efa Afei Aduan Foforo ho (se nhwesoo: Brodo, Nkopo, Da ase, Pesach, Apam)

Agoro: Nkopo Afa Nso

- ☐ Nkopo plastik ketewa (pese menkommere: nkopo ketewa a wode ye Communion)

Agoro: Kye Brodo

- ☐ Brodo ketewa anaa brodo mmienu (anaa brodo a wode bo agoro anaa nneema a ekyere brodo)

Nkorɔfo Kakra Nhyiamu 1

15 Simma

Fa din nsemfua ne aduane kyekye. Fa dwumadie baako a ewɔ ha ye ho bere a mmofra redi aduane no.

Kye Ne Tie

Nɔphyɛn 1

Bisa mmofra sɛ wɔmfɔ wɔn anigye ne awerɛhow kye (nea eyɛɛ wɔn anigye ne nea eyɛɛ wɔn yaw ɛnnɛ anaa nnawɔtwe a atwam).

Nɔphyɛn 2

Bisa mmofra sɛ wɔmfɔ ho mmere mu bɔ ho nsem sɛnea wɔte ho ɛnnɛ de “Wo Ho Te Den?” mfonɪ akɪrɪkɪrɪ ho.

Bɔ Mpae Mu

Boa nsem a wɔpɛ mpae ho firi mmofra. Ɔkyerɛkyerɛfo anaa ɔsuafo betumi abɔ mpae ma nhyiamu no nyinaa, anaa ɔkyerɛkyerɛfo betumi akabɔ mmofra abien abien na wɔbɔ mpae ma wɔn ho.

Nsem A Wɔbisa Wɔ Ahwease:

- “Sɛ wubetumi adi aduane akɪrɪiako kɔ akɪrɪe a ne nyimpa a wopɛ paa no, den na wudidi?”
- “Den na ɛma adidibea ye soronko? Eyɛ aduane, nnipa, anaa ade foforo?”
- “Wubetumi kae bere a wudii aduane a eyɛ anika anaa ho hia paa?” (Awoda anaa afahyɛ)
- “Den na ɛmaa no yɛɛ soronko?”

Dwumadie: Mfonini Nsem

Kyerɛ mfonini a edi kan: Abusua adidibea (Krɪsmas)

Bisa:

- “Hena na wususuw sɛ wɔwɔ mfonini yi mu?”
- “Adɛn nti na abusua didi bom?” (Sɛ wɔbɛyɛ nkɔmmɔ, afahyɛ, anigye bere)

Kyerɛ mfonini a ɛto so mmienɪ: Awoda adidibea anaa afahyɛ

Bisa:

- **“Dɛn na wuhu wɔ ha?”**
- **“Sɛnea dɛn na wo abusua de kyɛ wɔn awoda?”**
- **“Adɛn nti na nnipa dɔɔso yɛ awoda afahyɛ wɔ cake mu?”** (Sɛnea wɔbɛkae da a ɛyɛ soronko)
- **“Dɛn na ɛba sɛ yɛnni awoda afahyɛ? Yɛwerɛ fi onipa no?”** (Daabi, nanso afahyɛ no boa yɛn ma yɛyɛ afahyɛ ne kae!)

Kyerɛ mfonini a ɛtɔ so mmiɛnsa: Awurade Adidibea (Prente 1)

Bisa:

- **“Dɛn na ɛrekɔ so wɔ mfonini yi mu?”** (Yesu ne n’asuafo redi aduane soronko bom)
- **“Adɛn nti na wususuw sɛ Yesu yɛɛ saa adidibea no ne n’asuafo?”** (Sɛ ɔbɛyɛ afahyɛ ne kae ne dɔ ne afɔre a ɔrebɛyɛ)

“Yesu pɛɛ sɛ ɔne n’adamfo pa dodow no bɛyɛ bere soronko, nanso na ɔnni fon anaa mfonini, enti ɔde wɔn maa mfonini soronko sɛ wɔbɛkae bere soronko no.

Ɛnnɛ, yɛrebɛte Yesu awiei adidibea ho asem a ɔne n’asuafo yɛɛ ansa na wɔasɛnn no wɔ asɛnnua so ama yɛn bɔne. Yesu ka kyereɛ n’asuafo nsem a ɛyɛ anika fa aduane ne nsã no ho. Momma yɛnhwɛ nea ɔkae.”

Hwehwɛ na kenkan Luka 22:19-20.

- **“Dɛn na Yesu ka fa paano ne kuruwa ho?”** (Ne nipadua ne ne mogya)

“Nnipa a wɔdi Yesu akyi dodow no ara nne nso didi paano ne nsã anaa nsuo de kae ne afɔre daa. Dɔɔso bere yɛfrɛ no ‘Awurade Adidibea.’”

- **“Adɛn nti na wususuw sɛ yɛda so yɛ Awurade Adidibea nne?”** (Sɛnea yɛbɛkae Yesu ne ne afɔre, efisɛ ɔhyɛɛ ho sɛ yɛnyɛ saa)

“Sɛnea awoda adidibea kae da a ɛyɛ soronko ma obiara, saa ara nso na Awurade Adidibea kae Yesu dɔ kɛse ma yɛn.

Nanso adeɛ kɛse wɔ adidibea yi ho—Yesu kae sɛ ɔbɛdi bio bere a ɔrebɛsanba! Ɛkyerɛ sɛ yɛnkae nko ara mmom, na yɛhwɛ anim kɔ daakye nso.”

Bisa:

- **“Wo ho te dɛn sɛ wunnim sɛ Yesu rebɛsanba?”**
- **“Dɛn na yɛbɛyɛ sɛnea yɛbɛyɛ no ho siesie?”**
- **“Sɛnea na Awurade Adidibea boa yɛn ma yɛkae Yesu afɔre?”**

- “Dɛn na paano no gyina hɔ ma?”
 - “Dɛn na nsã no gyina hɔ ma?”
- “Enne yereka Yesu ne n’asuafo adidibea soronko ho asem?”
“Adɛn nti na wususuw sɛ Yesu pɛɛ sɛ ɔne wɔn bɛyɛ adidibea soronko?”

Kese Kuw

10-15 Minit

Mema akwaba ma akuafoɔ no kɔ Crossroads na ka kyere won se wo ho ye wo anigye se wɔbaee nnawɔtwe yi.

Apɔw a Wubetumi Ahye Mu

“Hena Ne Yesu” Frɛ Ne Mmuaee

Mpaebɔ Nsem: “Onyankopɔn, Minim Se Wodɔ Me Efise...”

(Susuw ho senea Onyankopɔn kyere ne dɔ ma wo—te se se ɔsoma Yesu, ɔne wo da ho daa, ɔma wo abusua anaa nnamfo, anaa ɔhwe wo so bere a woye werɛho anaa woye yaw.)

Dwom a Ebeɔue: “M’Gye Di” A Go Fish Toi

Mpaebɔ a Ebue

Ka kyere mmofra no se se wɔto won ani gu mu na wɔde won nsam hyia a eboa won ma woye de dwumadi no so na wɔmfa nhwe won ho.

Nsem a Ebue

- **“Dɛn na yeye de kae anigyedee ahorɔ a eye kese wɔ yen abrabɔ mu?”** (Nsem a wubetumi de ye nhwesɔɔ: awoɔdee da, afahye, akyedee akɔnkɔnsa, abusua amammerɛ, ne nsem foforɔ.)
- **“Adɛn nti na yedi afahye anaa nsem titiriw biara afe koro mu?”** (De kae nsem titiriw, de ne abusua bɔ mu, de ye anigyeɛ.)
- **“Adɛn nti na abusua didi bɔ mu wɔ afahye no?”** (De ne ho bɔ, de ye ahosɛpɛ, de ne ho hyia na ye anigyeɛ mu.)

“Yekae nsem titiriw wɔ akwan beɔree mu—se yedi awoɔdee da, yegye akyedee, anaa se yene abusua didi afahye mu.

Eɔa a Yesu ansa na wɔakɔ akɔkyere no na wɔde no akɔ asennua no, ɔtenaa ne asuafoɔ ho didii. Eno ne n’akyi di a ɔne ne asuafoɔ bedidi ansa na ɔde ne nkwa beɔe afɔrebɔ ma yen.

Momma yen nye ɔkwan kɔ mu na yenhwe nea esii wɔ Awurade Adidibea no mu.”

Anansesem No: Anɔpa a Awurade Adidibea Naa

Agyaee: Fa mma mmofra no mmra ho nsem a wobeko mu wo Awurade Adidibea no, na ebema wahu, wate na wanya n'ani.

Nsem a Eboa: Ma w'aboden se won nso woka ho! Fa nneema a eda ho, nneema a woye, ne nsem a woka ko so ma anansesem no ye nkwa mu.

Hye Asem No Mu:

- ☐ Fa “pono” a eye ketewa (tumi ye anaa ahyease) si anim.
- ☐ Fa ntama ye pono ho kyefa.
- ☐ Fa buro a eye de (anaa krakyere) ne kuruwa ketewa (nsuo anaa nsa mu).
- ☐ (Apo) Sra de plastik a eye fe anaa de yeenni.
- ☐ (Apo) Kandela (nfa hyew).

Fre Mmofra No ko Anansesem No Mu:

“Enne, yerekoye se yako akyiri bere mu! Susuw ho se woye Yesu asuafo biako. W’ako akyirikyiri akodi n’akodm, w’ahu anwonwadee a dyee, na afei, wofre wo se bra didi anidie titiriw bi.”

Anansesem No Fi (Luka 22:7-13) – Siesie Adidibea No Paw Nnipa Mmienu (se woye Petro & Yohane)

Akuafo: **“Yesu somaa ne asuafo baanu ko anim se wonkosesie adee nyinaa. Won din de Petro ne Yohane. Momma yeka won din bom!”** (Mmofra no ka bom: “Petro ne Yohane!”)

Petro ne Yohane ye se wonam ko Yerusalem.

Akuafo: **“Yesu ka kyeree won se, ‘Hwehwe obarima a ode nsuo kuruwa ko. Monsua no ko fie na monka kyere ofie wura no se, ‘Ehe na dan no wo a yebeye adidibea a eye titiriw no?’”**

Petro ne Yohane “huu” obarima no (kyere obarima a eye se oda ho). Ofie wura no (akuafo anaa openkoro) bobo ne ti na okyere “dan” no (akonnua anaa beaee a wahyehye).

Akuafo: **“Ade nyinaa sii perepere senea Yesu ka kyeree no. Dan no ye duru!”**

- **“Wote senea wosiesie adidibea wo wo fie anaa? Den na woye de siesie?”** (Fa mmuaee mmienu ntem.)

Adidibea No Fiase (Luka 22:14-18) – Adidibea a Ewo Nkyeasae

Yesu Tenam ne Asuafoɔ (Frɛ mmofra 3-4 na wɔtena “pono” no ho).

Akuafoɔ: **“Anadwo no, Yesu ne ne asuafoɔ bɔɔ mu. Wɔnnim sɛ, saa ne adidibea a ɛto so akyire a wɔne no bɛyɛ ansa na ɔko asɛnnua no.”**

Yesu (Akuafoɔ) hwɛ nnipa no na ɔka sɛ:

“Mayɛ me ho sɛ mɛdi adidibea yi mo ho.” (Ka no ntɛm kɔkɔɔ, sɛnea ɛwɔ nkyerɛaseɛ.)

“Nanso saa ne bere a ɛto so akyire a mede ne mo bɛdi kɔsi sɛ Onyankopɔn Ahenni no bɛba.”

Yesu So Kuruwa No

Akuafoɔ ma kuruwa no so:

“Yesu faa kuruwa no, ɔdaa Onyankopɔn ase, na ɔkae sɛ, ‘Monfa eyi na monkyerɛkyerɛ mu. Meredi mu bio da koro nso kɔsi sɛ Onyankopɔn Ahenni no bɛba.’”

- **“Adɛn nti na Yesu pɛɛ sɛ ɔne wɔn bɛdi ansa na ɔko asɛnnua no?”** (Fa mmuaɛɛ mmieniu ntɛm.)

**Buro No Ne Kuruwa No (Luka 22:19-20) – Apam Foforo
Yesu Bum Buro No**

Akuafoɔ fa buro no, bum, na ɔka sɛ:

“Eyɛ Me nipadua, a mede bɛma mo. Monyɛ eyi de kae Me.” (Ka no ntɛm kɔkɔɔ, na ma mmofra no ka bio “Kae Me.”)

Yesu So Kuruwa No Bio

Akuafoɔ ma kuruwa no so bio na ɔka sɛ:

“Kuruwa yi yɛ apam foforo ntam Onyankopɔn ne n’amanaman no. Me mogya bɛhwie ama mo.”

Gyina Kakra

Akuafoɔ: **“Asuafoɔ no bɛyɛɛ hu. Yesu ka ho aɛm wɔ ne nipadua ne ne mogya ho—nanso wɔredi buro ne nsuo mu! Dɛn na Yesu pɛ sɛ ɔkyerɛ?”**

Nkyekyemu: Aden nti na Eho Hia?

- **“Aden nti na Yesu de adidibea titiriw yi maa yen?”** (De kae no!)
- **“Den na buro no kae yen ho?”** (Yesu nipadua, a ɔde maa yen.)
- **“Den na kuruwa no kae yen ho?”** (Yesu mogya, apam foforo a ewɔ Onyankopɔn ho.)
- **“Yebedi adidibea bio ne Yesu da koro biara?”** (YIW! Yesu hyɛɛ bɔ sɛ yebedi bio ne no wɔ n’ahenni mu!)

“Awurade Adidibea no nni ho sɛ yɛde kae adeɛ a atwa mu kɛkɛ—eyɛ nso sɛ yerehwɛ anim kɔdaakye! Yesu rebɛsan aba, na sɛ ɔba a, yɛne no bɛyɛ afahyɛ bio.”

To Mu Mpaɛɔ

Akuafo Nketenkete 2

Mmere: 20–25

Kye Asem Titiriw no: Awurade Adidibea boa yen ma yekae Yesu afɔrebo ne se ɔbesan aba.

“Na Yesu ne n’asuafo kyee adidibea a eho ye fe ansa na ɔde ne nkwa bema yen, na ɔnam so bo won ho ban se ɔbesan ba da bi.

Awurade Adidibea ye nkyekyemu a ekae dee Yesu yee dedaw ne kwan a ema yen kae ne afɔrebo.

Luka 22:16 mu, Yesu kae se ɔbekye adidibea bio se Onyankopɔn Ahenni beba. N’akwantu no kɔ asendua so, na se yenam nkwa so a, yebetumi asiesie yen ho senea ebeye a da no ɔbesan aba.”

Nkwaafɔ Pe 1: Akyede Akwantuo mu – Backpack Journey

Nneema a Wɔhia:

- Akyede akɔnkɔnsa anaa tote bag
- Nneema ketewa (anaa won mfonini – Printout 2) a ekyere kwan a yenam so siesie yen ho ma Yesu san aba:
 - **Bible** (sua na di Onyankopɔn Asem so)
 - **Valentine card** (dɔ Onyankopɔn ne afoforo)
 - **Flashlight** (ye hann na kye Asempa no)
 - **Watch** (twe won ho so hwewo Yesu)
 - **Nsateaa** (atwitwa anaa mpariwa) (som afoforo)

Nhweso:

- Fa nneema no nyinaa to bag no mu.
- Se wope mfonini a (Printout 2), twa won mu biara ko bag no mu ansa.
- Ma mmofra no nyinaa mfa won nsateaa nko mu na womfa adee bi ba.

Nkrataa a Wobebisa:

- **“Ehe na nea wopue no boa yen ma yesiesie yen ho ma Yesu aba?”**

Di mu nsem ho nkɔmmɔ wo abusua no mu.

“Okwan koro so senea yesiesie yen ho ma akwantuo, saa ara na yesiesie yen ho ma Yesu aba bio – yenam odo so, som, kye Asempa, na gyina Onyankopon Asem so mu.”

Nkwaafɔ Pɛ 2: Yɛ Suitcase Foforo – Paper Suitcase

Nneema a Wɔhia:

- Mmabɔ ho nwoma (brown anaa owo ho nyansa biara se suitcase)
- Sika twitwa (scissors)
- Ntoma tiriwa anaa ahama (suitcase handle)
- Glue anaa tape
- Crayon, marker, anaa sticker
- Twitwa mfonini anaa nsensan ho mfonini a ekyere “adee” a wobehye suitcase no mu (Bible, akoma, flashlight, watch, nsateaa, etc.)

Akɔnsɔm:

1. Fa mmabɔ nwoma koro mu na fa no gu so se nwoma a wɔkyere.
2. Fa sika twitwa hye nsam kakra ma ebeye suitcase ahaban a eda ho fe.
3. Fa ahama anaa ntoma so handle wo so a, fa glue anaa tape ka ho.

Hye Suitcase no Mu:

- Ma mmofra no mfa mfonini a wɔatwa mu anaa ma won ho kwan se womfa won ara nsensan ho nsem nsemfua na wode ho.
- Hye won nkuran se wofa adee a ekyere kwan a eboa yen siesie yen ho ma Yesu san aba (Bible, odo, hann, boaboa ho, som).
- Se wode adee no biara ka ho a, fa ho nkɔmmɔ senea eboa won ma wodi Yesu akyi na wosiesie won ho ma ne san aba.

“Ewo mu se wobetena ase se onipa a ogye Yesu di na odo no?”

Ka mmofra no kyerere se da biara ye kwan a yenam so siesie yen ho senea yete ase se Yesu.

Hye won nkuran se wofa won suitcase no ko fie se akyede a eka wonkae se wonfa won nkwa “nsi” mu gyidi, odo ne adwuma pa.

Adwuma: Luggage Tag – Yesu Reba!

Adwuma Ti: Mmofra no beye luggage tag se akyede a eka wonkae se Yesu rebeba bio na wose se wosiesie won ho.

Nneema a Wɔhia:

- Index card anaa cardstock a wɔatwa sɛ luggage tag
- Hole punch
- Ntoma tiriwa, ahama anaa nsateaa
- Marker, crayon, anaa nsensan ho pensere
- Sticker (sɛ wɔpɛ)
- Tape anaa laminating sheets (sɛ wɔpɛ abotiri)

Akɔnsɔm:

1. Ma mmofra no biara nsa nsa tag-ntini.
2. Ma wɔnkyerɛw “Yesu Reba!” wɔ soro.
3. Wɔkyerɛw wɔn din ase na wɔde “KOG” (Kingdom of God) kyerɛ sɛ wɔyɛ Onyankopɔn abusuafo.
4. Ma wɔn ho kwan sɛ wɔde nsensan ho, sticker, anaa ahaban ho dwuma sɛnea ɛbɛyɛ wɔn dea.
5. Fa hole punch yɛ abɔdeɛ wɔ soro.
6. Fa ahama anaa nsateaa hyɛ mu ma loop.

Nkrataa a Wobebisa:

- “Adɛn nti na nnipa de luggage tag di dwuma?” (Kyerɛ sɛ bag no yɛ wɔn dea, boa ma ɛyɛ dɛw).
- “Sɛnea yɛdi Yesu akyi yɛ akwantuo dodoɔ no, ɛyɛ sɛn?” (Yɛtweɛn no na yɛsiesie yɛn ho ma ne san aba).
- “Ehe na yɛbetumi asiesie yɛn ho ma Yesu?” (Ɔdɔ afoforo, tie no, kyɛ Asempa, etc.)

Hyɛ mmofra nkuran sɛ wɔde luggage tag no hyɛ wɔn backpack, Bible, anaa doorknob wɔ fie sɛ akyɛde a ɛka wɔnkaɛ sɛ Yesu rebɛba bio!

Kɔmu Mu – Going Deeper

- “Adɛn nti na Yesu paw adidibea sɛ kwan a ɛboa n’asuafo (ne yɛn) kae no?”
- “Dɛn na brodo kyerɛ? Dɛn na kuruwa no kyerɛ?” (Luka 22:19–20)
- “Ehe na wugye wo ho sɛ Yesu de ne nkwa maa wo? Ehe na ɛsesa wo abrabo?”
- “Yesu ka kyerɛɛ n’asuafo sɛ, ‘yɛ saa de kae me.’ Dɛn na yɛbetumi ayɛ wɔ yɛn daakye abrabo mu a ɛma yɛkaɛ Yesu?”
- “Sɛ Yesu san ba nne a, wubehyɛ? Adɛn enti anaa dɛn nti?”
- “Ehe na ɛkyerɛ sɛ yɛ ‘siesie’ yɛn ho ma Yesu aba bio? Ɛyɛ nea yɛyɛ pɛpɛɛpɛ anaa sɛnea yɛte ase pɔtee?”
- “Sɛ wuhu sɛ Yesu besan ba abɔdɔ ahetɔɔ, dɛn na wubeyi wo ho yɛ fɛfɛ?”

Awieeε – Ending Together (5–10 Mmerε)

“Na Yesu pε sε yεkae no na yensiesie yen ho ma ne san aba! Yεkae Yesu wɔ Awurade Adidibea mu na yesiesie yen ho ma ne san aba wɔ senea yete ase mu.”

Mmofra Nketewa:

- Wɔ fie: Da Yesu ase sε ɔɔ wo na kae no ansa na woadidi.
- Wɔ sukuu: Yε dɔ ma nnamfo na boa afoforo, senea Yesu som n'asuafo.
- Wɔ asɔre: Hwε mu yie wɔ adidibea (sε wohunuu no) na bisa ɔkyerεkyerεni nea εkyerε.

Mmofra Panyin:

- Wɔ fie: Kenkan Luka 22:19–20 na hwε nea Yesu afɔrebɔ kyere wo.
- Wɔ sukuu: Yε hann ma afoforo wɔ ɔbrε, ɔɔ ne gyina ho.
- Wɔ asɔre: Sε wohuu Awurade Adidibea, bisa ɔkyerεkyerεni anaa wo awofo nea εkyerε na senea εbɔ ne san aba ho.

Mmuae ne Susuwsuw

- Print Bible asem no.
- Sua Bible asem a εye adidibea a (Yohane 3:16). Hwε Memory Verse Game Ideas.
- Bɔ mpaeε ne mmofra no na tɔ yenka.

To Nwoma No Mu – Close in Prayer

Agoro

Mere 25

Agoro: Pesach Ntem Ntem (Passover Relay)

Ahohia a Yehia:

- ☐ Akyede ketewa 2 (anaa plates 2)
- ☐ Nneema a ekyere Pesach aduan mu nsem (nsono ma nkopo, crackers ma brodo, etc.)
- ☐ Baabi a mmofra betumi atu nko

Senea Wobeye Agoro no:

- Kyekye mmofra ako team abien mu. Hye akyede no wo dan baako so na ma mmofra no nyinaa hye ase wo baabi oforo.
- Obiara beye adwuma wo ne nsem mu: obetu ko akyede no ho, fa nneema bi, na san de bre ne team no, se wrehye Pesach aduan no ho dwuma.
- Team a edi kan agye nneema nyinaa no di nkonim!

Nea Eda Ho Yekyer:

Kasa fa senea Peter ne John hyee aduan no ho dwuma ma Yesu ne n'asuafo, na senea eye amannee pa a eho hia se yekae nea Yesu aye.

Agoro: Afei Aduan Foforo Freeze Dance (The Last Supper Freeze Dance)

Ahohia a Yehia:

- ☐ Music player ne nnwom a eye anigye som nnwom
- ☐ Nwoma a wakyerew nsem a efa Afei Aduan Foforo ho (se nhwesoo: Brodo, Nkopo, Da ase, Pesach, Apam)

Senea Wobeye Agoro no:

- To nnwom no na ma mmofra no dansi.
- Gyina ho ma nnwom no gyae na fre nsem baako (se nhwesoo: "Brodo!")
- Mmofra no gyina ho ma ye nneyee a efata asem no mu (se nhwesoo: ye se wokoto brodo).
- Se wonngyina ho pe a, obetena ase ma round baako.

Nea Eda Ho Yekyer:

Kasa fa senea nsem biara kyere Yesu asram so asem ne nea ema yekae no wo Communion.

Agoro: Nkopo Afa Nso (Communion Cup Stacking)

Ahohia a Yehia:

- ☐ Nkopo plastik ketewa (anaa nkopo ketewa a wode ye Communion)

Senea Wobeye Agoro no:

- Kyekye mmofra ako team abien anaa ako akosen pii mu. Ma team no nyinaa ye adwuma ka nkopo no bom na ye osoro tenten kese wo mmere 2 mu.
- Ahyeasee: wode nsam baako nko ara beye adwuma! (kyere se yeye adwuma biako se Yesu ne n'asuafo)

Nea Eda Ho Yekyer:

Kasa fa senea Yesu n'asuafo yee adwuma biako kyeree asem no akyi wo Afei Aduan Foforo akyi, na senea yekae na kye nea cyee.

Agorɔ: Kyɛ Brodo (Pass the Bread)

Ahohia a Yehia:

- ☐ Brodo ketewa anaa brodo mmienu (anaa brodo a wɔde bɔ agorɔ anaa nneɛma a ekyerɛ brodo)

Sɛnea Wɔbɛyɛ Agorɔ no:

- Ma mmofra no tenaa nkutoɔ mu. Sɛ w'ani da so a, bɔ nkutoɔ bebreɛ. To nnwom na ma wɔkyɛ brodo no mu kɔ so.
- Sɛ nnwom no gyina hɔ a, obi a ɔwɔ brodo no bɛka biribi a ɔkaɛ fi aɛm no mu.
- Tɔ so kosi sɛ obiara anya ne bere.

Nea ɛda Ho Yɛkyerɛ:

Kasa fa sɛnea Yesu bɔɔ brodo no na kyɛɛ n'asuafoɔ, na sɛnea yɛkaɛ eyi wɔ Communion mu.


Prentwe 22.1

AWURADE DIDIPON



Prɛntwɛ 22.2


AKWANTUO WƆ APƆNKƆSADEE MU



Sua na di Onyankopɔn Asem akyi



Dɔ Onyankopɔn na dɔ afoforo



Yɛ hann na kyɛ Asempa



Twen Yesu wɔ boasetɔ mu



Som afoforo